

(10) 368  
pp. 1-6

8/5 <sup>duf</sup> <sup>21/5/45</sup> <sup>indexed</sup> Initiation

0-16 I

3 2/3 p

(5/6)

K34/5  
I Kgadi Mpe. 1/6

### Go oela Lebollo Mephato

Bashimane ge ba oela ba thoma ka go rena. mahlaku a kgoro ea moshate ba e aga Ge ba feditje nako ea go oela e batametje kgoshi e bitja banna ba tla go laola koma dinga ka ge di laotje. Mashoboro a ea go foka ka sehla re se lokishitjoeng ke ngaka e tlang go oetja ba a ba ba bea le dipheko le tjona di lokishwa ke ngaka ea. Ke moka baditi ba ea matimelo. Ke go re ba ea go aga mphato le go lokisha dikoto tja bodika ba aga mphato ka mashasha la epela ba a teta ncha go rege u le ka ntle u se ke ua bona sa ka gae. dikoto tse di logoa ka joang jo bo botso jo bo leta jwa chaba. Ke tjona tja bodika bo di aparang boshego badia tje di nchi go feta bodika gore le ge go ka tla ba bang ba se ke ba hlaela ka mokgosi ba tje aparang ka fetang kgodi ge ba ile matimelo ba hlo bala ba tsoga boshego ga ka boea jo bong ga ba bonse ke basadi ka nako eo le bona bashimane ga ba sa apara selo ba hloa go tee ba eloa ka meretloa Ge baditi ba boea matimelo koma ea tja mashoboro a ea go lala kgorong ba ora lengeta ladiklare ke go re ba shetje ba bentjoe. go tloganoo ga ba sa ea ka gae ba namela thaba. Ge ba bolotjwa ba bolo tja ke monna o tee e seng ngaka oa eona ke oa dihlare tja go ba alafa ge ba bolotje ge ba bolotjwa ba bolotjwa ka Bogolo jwa magoro a bona go felle tja ka kgoro e nyaane le madulo a bona badula joalo le bona marotalo lo mong le lo mong

Ka ~~matoli~~ ka malasa gage go a fetoloe, go  
 bolotjwa motheo ea shetjeng a nee hlaloganyo e se-  
 ng nyanana ea ka hloang a tšoenyo, kapa ea  
 ka reng go aloga a bolula dikoma basading  
 kapa mashoborong. [Ba bolotjwa mathomong  
 mola ba bollang<sup>ga</sup> ba sa ijwara selo ba ponoka  
 tšee go ba sa na kopano le motho ge e  
 se Baditi ba ba dishang le banna ba tšileng  
 go ba bona le go ba fa melaō. Ba a itioa le  
 go ruta mamello la bohloko go re monnaga  
 a lle ke nku. Ge ba ija ba koatana ka matole  
 ba ngoathetša magobe ka diatleng a tšisho  
 ke ba diti ba fiva ke bona 'me ba swanetše  
 go phakisha ge ba eja gona moo serobase  
 a lla go e a sa phakishing, le ea ka  
 hlatjan, ga go na mogau, ea fetjeng ore  
 'mie jvale ka judi! Ke moka ba fiva ga  
 gona ea ka emang ba bang ba sa ja.  
 Mhla ba hlagang ba go tja ka molora o  
 thapileng, <sup>meleng le hlologang</sup> ke moka ke ona metša bona go  
 fihlila ba aloga metsi ba a noa ka seello  
 le gona ga ba noel<sup>go</sup> Kgolwa Ba dishoa ka  
 hlokomelo e kgolo gone e mong a seka la a  
 chaba. Ge ba fodile le bollō ba re bra fetolela  
 Magobe jvale a roala ke banenyana go tloga  
 gae go fihla pelo mo go itseng. [Baditi ba  
 ba tjela ba isha mphatong bodika ja  
 re go ja, ba bushe. Megopo ba e fe baneny-  
 na. bodika bo oela kgoedi di tharo  
 koma e dioa sephiring ba sa tšebeng sephi-  
 ri ke ba sa oelang. ea ka bonang ba oedi  
 oa soarwa ga oetše se oela oa oetjwa kege  
 a sa rate ha e le mosadi o a bolata  
 koma e ha hola kgoši e lefiva ke ba

III

Ke ba ditete di shele ge e le ba leti sa  
 Kgoshi ba ncha Kgomo ea lefa tloga ga  
 tee ka mephato e meraro. Bodika bo atago  
 oetjwa <sup>rephareng</sup> lehlabula ge <sup>doontjone</sup> Mabete a budule. Go tloga  
 April go ea go June. Go selwa go tee ge mophato  
 o chothoshoa goa rewa. Ga se taba e nange  
 diva ga bonolo. Mollo oa bodika o gotjwa <sup>ga</sup> tee  
 ga o timi ge e se l mohlaba aloga. Mabitsa  
 a maswa ba a rewa mohlaba alogang setiiba.  
 na sago s tloshoa ke sephiri sa ngaka le Kgoshi.  
 Mototji ke Kabadia ke Ga a Kgethwe ga nchi  
 go ba u ~~na~~ ruta moroage moshomo oo le ona  
 ngaka ga e feto-fetole. Ke moshomi va lelo  
 ko le itseng. Ba ~~ta~~ laiva go re ge ba oetji  
 ke banna ba chabe go ralokela basading  
 mekgwa eohle ea boshoboro ba e lahle. Bogobe  
 bo apeva ke basadi ga e jwa tshiswa ke ba  
 dite. Mohlaba moditi a noa lang moogwe basadi ga  
 ba sa na le tokelo ea go'mona ba khuta  
 moditi o sepela a epela go re basadi la leng  
 tseleng ba khute. Bogobe jwa bodika ga bo shi-  
 bise bo leoa moratha le gona bo loile kudu. Ge ea  
 ba motepa baditi ba tshetja ~~no~~ baapei legwetle  
 'ba ba roga' bopi jwa gona bo swanetje go hlole  
 ka bo seke jwa ba le ge e ka ba lehlokoana  
 kapa boea jwa ko bo, maratetja a pitja a bea  
 ke ngaka le leng le le leng le dula godimo ga  
 sehlae ga ana go tloshoa le mollo oa  
 gona ga o time go ba le bakgethoko ba go  
 leta pitja moimana ga a apele badika  
 le monna sa Oa Mohlolo ga a tene mphateng  
 Bodika bo hlajwa le thaka mohlaba bo ora  
 lengeta. pele ba hlaga.

## Koele

Mohla bo petoleloang banna ba hlabz diphokoana  
 sthabeng ke mohla ba oedi ba tla hoas nama  
 ke tja go shoga makgesoa a go aloga. Go tloga  
 efas le dikgobe ba ka di ja. Le ba tla aloga  
 banna ba tja Didibelo tja makhura ba  
 ba tlotja gore ba ba Kota, ba ba tjesha  
 ba boela hlang ga morotoga ba sa teena  
 Kagare. Thapana ba phalla ba ea hgoro-  
 ng ea moshate Mophato o shala o tshungo  
 a morago. Melatja le dilo ka moka tje beng  
 di shomishoa ke bodika di soa le mphato.  
 Joale ba bitjoo dialoga, ba lala hgorong ka  
 moso basadi ba tlelgo ba beula ba ba  
 tlotja ka morago ga moo ba ea e mong le  
 e mong hgorong ea gabo ke nos ba lang  
 go ba hlabisha. Mabitso a masea  
 ba a reoa hgorong, le la mphato le reoa ba  
 sa kgobokane ke kgoshi. Mabitso a meph-  
 ato a reeleoa. Maina a mephato la mono  
 shio: Mahloana, Mapulana, Marema,  
 Madingwanana, Matopjoo, Maratoo Mathunya  
 Dittadi, Mathamaga, Malau, le Mapulana.  
 Maina a Dilo tje ba ding tjeo a. Ba bitja-  
 tjong ka'ona Mophatong ke ana Mollo ke seko  
 bogobe = Lebeleleli. Mogopo Sebanelo. Metse  
 kgetsi. Basadi = Mashutja Mashukudu.  
 Banenenyana = Mapalane. Monna = Raba-  
 dia. Kgomo = ngope. Batho ba mphato o  
 tee ge ba ea ntšeng ba tjoa ka mphato o  
 bona le ge ba la'go tsoma Ba hlomphe-  
 na le kae le kae mo ba ga hlanang. Ba  
 mphato o a pele ga bona ba ba hlomphe-  
 ke baqolo ba bona. Ba morago ke baratho

Motho mola a alogang ke monna ona le di  
 tshelo tabeng tja banna le morosi oa  
 tjeishoa, le di reng oa ea. Koela ke phetso  
 ea bonna le bosadi. [Ha e le bakeng sa  
 basetsana. Isoaro ea bona e tu le ea ba  
 shimane ba papane ka gotane bona ba  
 oela gae. Ba hlobola mese le magabe ba  
 roke leloa dikgakgo ga ba tjole ge e se gela  
 hlapa nokenq go ba ke moo kwelala bona  
 e tiling gona. ba rotala natjo. Shaka  
 la bona le bitja lestho bona ga ba  
 bolle ba a khobeba. Ba lajwa bitšwaro  
 bakeng sa banna go ikhela ba petja  
 ngoaga ba roe sehotho ba sa thole  
 makhura meleng, ba sa apare selo le ge  
 go ka tonye byang. ba ikapele ga ba  
 isheteje dijo joale ka bashimane. Ba  
 dishoa ke badi ba basetsang ba oetsene  
 pele go bona ba a ba hlomphe. Monna ga  
 a ba bona oa chala<sup>ga</sup> ba mo tšwara ba mo  
 itia a ba a lefishoa. Ba mo roga a sa le  
 kgole go re a se ke a hlakana nabo ge e le  
 sehlopha. Ge ba sheteje ba rotetje go hams  
~~to~~ rago ga kgodi tje tharo ba no shom  
 la ba bobona. Mohla ba aloga. go diva  
 majala ea ba mokete o mogolo ba beolwa ba  
 dotja matsoku ba tjoeshoa mese le ma-  
 kgabe a masoa. ke mota ba phatlalala  
 ba ea go hlavishoa ~~sa~~ magabo bona

Bashimane ke 'Mantlebere Tena  
 basetsana ke Lekojoane Mpe  
 Colector A. Kgoadi Mpe


8/5

K341 5

Koela VI

card  
3 OCT 1939

6



Methaloe na ke sesoancho sa Mphato o mogolo oa ka ntle ke leshaka ka gare go lula mediti le lenyane la ka gare ke la bodika dinthgolwana tja ka gare ke dibesho go ea ka magoro a ba oedi. Methaloea manyoka-nyoka ke teela eo la tjang ka eona le eona e ageletjoe. Nthgolwana la sorong la ka ntle ke moo go dulang baditi le modisha oa mphato eena ga a tloge ke eena moahlodi oa melato ea moo. Ea ka morago nthgolwana ke sebesho sa banna. moo go re reloang go na. Bodisha jwa mona bo tiile boshego le mosegare ga go ka moo u ka tsewang u sa lemo.  
gona

Ends

end s 368